DEL NORTE Technology, Inc.

PRESENTS

THE MULTIPLE FEATURE LEVEL

FliteTracTM 2005

Precision Tracking Aerial Agricultural Pre-Flight and Post-Analysis Software for Windows® 95/98/Me/2000/XP and Windows NT®

Del Norte Technology, **Inc**. proudly presents an advanced **Multiple Feature Level** pre-flight and post-analysis software.

The client required levels of software are easily changed by using different security control hardware keys. *These levels are:*

- → Essentials
- → Essentials, SO and TFZ (Spray Off - Target Flow Zone)
- + Essentials, SO, TFZ and TF[®] (Target Flow, variable flow control)
- + Essentials, SO, TFZ, TF[®] and GSI (Geo Spatial Imagery)

Track and select multiple fields from a single file or combined files.

Analyze flight and spray patterns parameters with the following views:

- → World View (North-Up)
- → Rotated Plot View
- + Geo Map View
- GSI Map View (Geo Spatial Imagery)

Create special polygon areas for **Spray Off**, **Target Flow** and **Target Flow Zone** controls. These special features are also included in the **GSI** package.

Precision scalable grids, \mathbf{x}/\mathbf{y} and \mathbf{L}/\mathbf{L} .

🖬 FilteTrac 2001 Plus PolyS			E 🖬 🗷	C C C C C C C C C C	<u> </u>
File Edit Display Window Tools Help					
			<u> </u>		
T - Mission -	l.				
Field 12 Line 7 L	N	1	Hission View		🖬 Ereate WayPoints 🛛 🗶
Speed 113.47 Mph					Neve Waypoints to File
Tengerature NA	34" 23'				
Del/Humidity NA					RESET
DOG 146" Spray OFF					EnterWaypoint Information
Event Time 10:52:24.5	34" 23				Wappoint LABEL ID Stat NO LABEL
Plight Time 0.00 see					and houses
Length of Flight 0.00 ft Pazz Area 0.00 acres			-	(00°07 Laikude
Days Area 0.00 acres Block Area 0.00 acres	24' 22'				00°00 Longitude
Turn 1.00 sec -				4	
Date 24/11/2001 Field NA		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			Save Waypoint
Smath (12) 75.00 ft		-		Draw Overlap 🔀	- Review / Change Waypoint -
Aircraft ID PHC9042 Pilot JN1944	34" 21'		- 1	Swoth	1 Stat 1000
Papervisor			/	75.0 t Out	× ×
Chemical NA Crop NA	and the second second second		/	Overtas 🔽 Override	- Mark Wappoint with Curtor -
Wind 0.00 Mph N	34* 20'		1	0.0 t Paid	Mark Waypoint
Pl Long W 102* 46' 50.77 Pl Lan W 24* 22' 20.40			1		
P2 Long W 102* 48' 56.93	-10	40'	-102* 46*	-102" 44'	quit
P2 Lat. N 34" 22' 19.05	a l		and the second se		
Ereate P1/P2 🗶 🖀 Poly3 - Miss				Create Polygon	
Save to Ele P1/P2	Poly3 Date	24/11/2001	Crop		Polyaon Segments
Field No. Pield	MA Aircraft ID Left 4 Pigts Filot	PMC3043 3N1844	Chemical Altistude 4199.	MA 00°00'	00°00 AddEnter
12 RESET Drath	75.00 fb Supervisor	381844		47 f6 00 Hph 31 Ids Latitude Box	
- Enter P1 Coordinates - Arry Talk Kyr	6.91 ft Avy Speed	133.50 Nub	Avg Turn 25.	29 rec 1 34 22 47.5	
34 22 20 40 M Syray Time	Oh 16m 51s Total Area	240.18 acres	Avy Tesp	MA 3 34 22 47.2	1 -102.46.22.54
102 46 50.77 Long Farry Time	Oh 33m 18s Total Vol Oh 27m 18s Volume/area	0.00 Gal.		MA 4 34 22 36.3 5 34 22 46.0	6 -102 49 12:55 GAN Erty
MakPl Firth Time	1h 17m 20m Volume/mrem	0.00 Gpm		MA w1 7 34 22 34 2	9 -102 49 00.26 Repet 48
Geodetic Paid Line	Start Time Plight Len (R) Speed (Area Vol (G Avgtrr Tu	m Temp Rethtmi Sip	% T % S.A 8 34 22 47.5	7 -102 49 53.27
Enter P2 Coordinates - 12 1 R	10:19:00 4.8 960.6 159.3 10:19:28 4.6 905.7 134.2	1.69 8.7	90 0.0 0.0 23 0.0 0.0	20 80 1/	Next Poly
342219.05 Lat 12 1.R	10:19:36 13.9 2689.4 131.9	4.63 3.7	4 0.0 0.0	0 1	Import File
102 48 56.93 Long 12 2 L	10:20:31 13.0 2637.9 138.4 10:20:47 7.4 1401.1 136.5	4.54 6.6 2.55 4.5	41 0.0 0.0 3 0.0 0.0	25 1	
Mp4:FZ 12 2 L 12 3 L	10:21:14 7.7 1542.2 136.6 10:22:03 8.6 1704.8 135.2	2.66 6.0 2.94 7.2	20 0.0 0.0 *2 0.0 0.0	25 1 Polygon Ave 25 1 52,180	
Geodetic 12 3 L	10:22:31 7.9 1519.2 131.1 10:22:43 13.1 2513.6 130.8	2.62 3.6	19 0.0 0.0	0 11 22.100	QUIT
- Mark P1/P2 with Custor 12 4 L	10:23:35 13.3 2664.2 136.6	4.59 4.7	40 0.0 0.0	25 1 Total Polygon A	- Polence Ide-
Mark P1 Noti E2 12 4 L	10:23:51 9.0 1779.6 134.0 10:24:10 9.2 1833.5 135.9	3.06 1.8 3.16 5.5	2 0.0 0.0 10 0.0 0.0	0 1/ 167.080	Ac 3 3
041T 12 5 L	10:25:11 10:3 2025:0 104:1 10:25:38 10:3 1975.2 130.8	3.49 16.4 3.40 7.6	44 0.0 0.0 17 0.0 0.0	50 1 Polygon Index 5	icrol Bar

Error analysis through graphics and interactive color cloaking for quality flight examination and potential improvements.

■ View individual flight records through indicated display windows, graphics and line summary tables.

Scalable graphics for printer output.

GIS Import and Export file options.

■ Create and draw pre-flight polygons, waypoints, P1/P2 points and others.


■ Transform and rotate imported GIS files and export if needed to new file format.

Summary table provides vital information regarding the entire field and displays all flight parameters.

■ Flight data can be viewed and organized in Standard or Metric types for quick comparisons that conform to local standards.

Averages and totals given in Percent -Time - Area for vital error comparisons.

View multiple fields on same summary.



	te Flite-Trac - [0 Edit Display		g - Summar Window														
					1 1 1 10		durl is	ाजास्त	्र स्थ	B							
ename			00101202.fkg	0:					10/1997		Crop				DAN	ANO	
eld			Los Amigos		rcraft ID				- ONTI		Chemical					Titt	
fset			Left & Right	PB				Peter Blan			Attitude					102.0	
wath			24.0	m St	pervisor			Doug	Lemon		Wind					0.0	MPH N
g Trk Err			8.4		g Speed				110.0		Avg Turn					48.4	sec
pray Time			0h 30m 21s 1b 10m 1s		tal Area tal Vol				216.3		Aug Temp					NA	
ITTY Time			10 1000 16 00 3000 25		car vor					Liba	Diff Temp Avg Humid					NA	
light Time			2h 10m 24s		lumeRime					Linkin	Diff Humid					NA	
OTE >			15.8	the Yes	e OTE >			80.3	Des 125		Area OTE >					33.7	Dea.
Speed <			18.4		e Speed <				388 339		Area Speed <					22.5	
Speed >			2.2	16 Th	we Speed >				200 529		Area Speed >					4.0	The .
Flow <			1.7		ne Flow <				200 159		Area Flow <					3.8	
Flow >			0.5		on Floor a				Des 35a		Area Flow a					1.0	
Temp <			MA	Th	ne Temp «			6th	One Do		Area Temp «					NA	
Temp >				The The	ne Temp < ne Temp >			6h 6h			Area Temp < Area Temp >					NA NA	
Temp > Humid «			N.A.	Th Th Th	ne Temp «			6h 6h 6h	Das Da		Area Temp «	8				NA	
Temp > Humid « Humid > ield [] L	ine Start Time		NA NA NA Len (m)	The The Speed (ne Temp < ne Temp > ne Humid « ne Humid > Are		AvgE	6h 6h 6h 6h	Des Da Des Da Des Da Des Da	Relati	Area Temp < Area Temp > Area Humid « Area Humid > Area Humid >				%	NA NA NA	%
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7:03:22	22	NA NA NA Len (m) 1064.9	Speed (ne Temp < ne Temp > ne Humid « ne Humid > Are	23.8	0.4	th th th th th th	ten Ds ten Ds ten Ds ten Ds Tem		Area Temp < Area Temp > Area Humid « Area Humid » ve Ski 9 NA	4	24	0	0	NA NA NA	0
Temp > Humid « Humid > ield L		22 24	NA NA NA Len (m)	The The Speed (ne Temp < ne Temp > ne Humid « ne Humid > Are			6h 6h 6h 6h	Des Da Des Da Des Da Des Da		Area Temp < Area Temp > Area Humid « Area Humid > Area Humid >					NA NA NA	0
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7:03:22 21L 7:04:15	22 24 23	КА КА КА КА КА КА КА КА КА КА КА КА КА К	Speed (108.3 110.3	ne Temp < ne Temp > ne Humid « ne Humid » Are	23.8 21.5	0.4	6th 6th 6th 7tur 7 0 35 35 30	ten bs ten bs ten bs ten bs Tem NA		Area Temp < Area Temp > Area Humid « Area Humid » veSki	4 7 12 12	24 4 19 4	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0	NA NA NA 4 4 0 0	000000000000000000000000000000000000000
Temp > Humid « Humid > ietd L 2 2 2	1 7:03:22 21L 7:04:15 2L 7:05:18 22L 7:06:11 3L 7:06:55	22 24 23 23 24	на на на на на 1064.9 1183.4 1103.2 1130.3 1150.5	Speed (108.3 110.3 107.3 109.9 107.2	Are 12.8 2.6 2.7 2.8	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6	0.4 0.3 0.4 0.2	0 35 35 30 25	Tem NA NA NA NA		Area Temp < Area Temp > Area Humid < Area Humid > Area Humid > NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0	24 4 19 4 15	0 0 0 0	0 0 0 4	NA NA NA 4 4 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7:03:22 21L 7:04:15 2L 7:05:18 22L 7:06:11 3L 7:06:55 23L 7:07:45	22 24 23 23 24 22	NA NA NA NA Len (m) 1064.9 1183.4 1103.2 1180.3 1150.5 1107.8	Speed (108.3 110.3 107.3 107.2 112.6	Are 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4	0 0 35 35 30 25 26	ten bs bn bs bn bs bn bs bn bs bn bs fem bs Fem NA NA NA NA NA		Area Temp < Area Temp > Area Humid « Area Humid > Ve Ski 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25	24 4 19 4 15 0	0 0 0 0 0	0 0 0 4 4	NA NA NA 4 4 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7:03:22 21L 7:04:15 2L 7:05:13 22L 7:06:11 3L 7:06:55 23L 7:07:45 4L 7:08:35	22 24 23 23 24 22 24 22 24	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	5peed (108.3 110.3 107.3 107.3 109.9 107.2 112.6 109.5	Are Temp < the Temp > the Hund < the Hund > Are 1 2.0 2.8 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2	0 0 35 35 30 25 26 24	tem be bes be be bes be be be be be be be be be be be be be b		Area Temp < Area Temp > Area Humid < Area Humid > NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25 0	24 4 19 4 15 0 7	0 0 0 0 0	0 0 0 4 4 7	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7.03.22 21L 7.04.15 2L 7.05.18 22L 7.06.11 3L 7.06.55 23L 7.07.45 4L 7.08.35 24L 7.09.26	22 24 23 23 24 22 24 22 24 20	NA NA NA NA 1064.9 1183.4 1103.2 1180.3 1180.5 1107.8 1175.2 1042.5	Speed (108.3 107.3 107.3 109.9 107.2 112.6 109.5 116.6	Are 10 2.6 2.8 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2	0 35 35 30 25 26 24 27	tem bs bm bs bs bm bs bs bm bs bs bm bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs b		Area Temp > Area Temp > Area Hunid > Area Hunid > Area Hunid > Res Hunid > NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25 0 27	24 4 19 4 15 0 7 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 4 7 0	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temp > Humid « Humid > ield E	1 7.03.22 21L 7.04.15 2L 7.05.13 22L 7.06.11 3L 7.06.55 23L 7.07.45 4L 7.08.35 24L 7.09.26 5L 7.10.05	22 24 23 23 24 22 24 22 24 20 28	KA KA KA KA 1004 9 1183.4 1103.2 1180.3 1150.5 1107.8 1175.2 1042.5 1392.7	Speed (108.3 100.3 107.3 107.9 107.2 112.6 109.5 116.6 111.3	Temp ter Temp > ter Humid are 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3 20.5	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2	0 0 35 35 30 25 26 24	Con So Con So Co		Area Temp < Area Temp > Area Hunid > Area Hunid > MA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 8 25 0 27 26	24 4 19 4 15 0 7	0 0 0 0 0	0 0 0 4 4 7	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temp > Humid « Humid »	1 7.03.22 21L 7.04.15 2L 7.05.18 22L 7.06.11 3L 7.06.55 23L 7.07.45 4L 7.08.35 24L 7.09.26	22 24 23 23 24 22 24 22 24 20 28 18	NA NA NA NA 1064.9 1183.4 1103.2 1180.3 1180.5 1107.8 1175.2 1042.5	Speed (108.3 107.3 107.3 109.9 107.2 112.6 109.5 116.6	Are 10 2.6 2.8 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.7	01 0 35 35 30 25 26 24 27 23	tem bs bm bs bs bm bs bs bm bs bs bm bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs bs b		Area Temp < Area Temp > Area Hunid > Area Hunid > Area Hunid > NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25 0 27 26 5 15	24 4 19 4 15 0 7 0 10	000000000000000000000000000000000000000	0 0 4 4 7 0 0 0	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temp > Humid « Humid »	1 7.03.22 21L 7.04.15 22L 7.05.13 22L 7.06.15 32L 7.06.45 32L 7.07.45 42L 7.08.35 44L 7.08.35 44L 7.09.26 54L 7.10.05 55L 7.11.06 65L 7.11.56 66L 7.11.56 66L 7.11.245 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 66L 7.12.45 7.12.4	22 24 23 24 22 24 22 24 20 28 18 30 19	RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA R	5pred (108.3 107.3 107.3 109.9 107.2 112.6 109.5 116.6 111.3 116.1 106.5 113.8	ma Temp < me Temp > me Humid < ree Humid > 2.6 2.7 2.8 2.6 2.7 2.8 2.6 2.7 2.8 2.5 3.3 2.2 3.4 2.5 3.3 2.2 3.4 2.5	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3 20.5 18.2 20.5 18.6	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.5 0.6	m en en th 35 35 26 24 24 23 39 18 27	Tem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA		Area Temp < Area Temp > Area Humid > Area Humid > Area Humid > MA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 25 0 27 26 5 15 27	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0		0 0 4 4 7 0 0 0 0	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Temp > Humid « Humid » ieta L	1 7:03:24 21 L 7:04:15 22 7:06:11 32 7:06:52 23L 7:06:53 23L 7:06:35 23L 7:06:35 23L 7:07:44 24L 7:09:23 24L 7:09:24 55L 7:11:16 65L 7:11:55 26L 7:12:52 7L 7:13:26	22 24 23 24 22 24 22 24 20 28 18 30 19 29	KA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	The	an Temp < an Temp > an Humid ≤ an Humid ≤ 2.0 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5 3.2 3.4 2.3 3.4	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3 20.5 18.2 20.5 18.6 19.9	0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5	m th th th th th th th th th th th th th	Tem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA		Area Temp < Area Temp d Area Humid < Area Humid < Area Humid < Area Humid > Na NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 25 0 25 0 27 26 5 15 27 12	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0 6		0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0	NA NA NA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Temp > Humid < Humid > ield II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 7:03:22 21 L 7:04:15 22 J. 7:05:13 22 L 7:05:13 22 L 7:05:14 22 L 7:05:14 22 L 7:05:14 22 L 7:05:14 22 L 7:05:16 24 L 7:07:45 24 L 7:07:45 25 L 7:11:55 26 L 7:12:45 77 L 7:13:26 27 L 7:14:22 27 L 7:14 27 L 7:14:22 27 L 7:14 27	22 24 23 23 24 22 24 24 20 28 18 30 19 29 18	RA NA NA NA 1064 9 1183.4 1103.2 1180.8 1175.2 1042.5 1392.7 934.0 1428.1 966.6 1408.6 985.6	Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim	an Temp ← an Temp → are Humid ← are Humid ~ 2.0 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5 3.3 2.5 3.3 2.5 3.4 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.6 19.9 19.3 20.5 18.2 20.5 18.6 19.9 17.2	0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5	60 60 60 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	Term NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA		Area Temp < Area Temp > Area Humid > er Ski 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 25 0 27 26 5 15 27 12 14	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0 6 0		0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	
Temp > Humid < Humid <	1 7:03:22 21L 7:04:15 22L 7:06:11 32L 7:06:13 32L 7:06:32 32L 7:07:44 4L 7:08:33 24L 7:09:24 5L 7:10:05 25L 7:11:16 6L 7:11:55 7:11:24 27L 7:14:22 27L 7:14:21 27L 7:14:22 27L 7:15:11	22 24 23 24 24 20 24 20 28 18 30 19 29 29 18 28 28	HA HA HA HA HA HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI	Tin The The The The The The The The The The	ter Temp < ter Temp > ter Humid > are Humid > 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5 3.4 2.3 3.4 2.3 3.4	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.9 19.3 20.5 18.2 20.5 18.2 20.5 18.6 19.9 17.2 18.8	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3	th th th th th th th th th th th th th t	In a second seco		Area Temp < Area Humid < Area Humid < Area Humid / Area Humid / Area Humid / NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25 0 27 26 5 15 27 12 14 16	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0 6 0 8		0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	
Temp > Humid < Humid > Held I E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 7:03:22 221L 7:04:15 22 7:05:13 222L 7:06:15 222L 7:06:55 222L 7:06:55 223L 7:07:45 42L 7:08:32 224L 7:08:32 225L 7:11:55 226L 7:12:45 226L 7:12:45 227L 7:14:22 227L 7:16:00 225L 7:1	222 24 23 28 24 24 20 28 30 28 30 19 29 29 18 28 19 29 18 28 19	NA NA NA NA NA 1004 9 1183 4 1103 2 1180 3 1175 2 1042 5 1107 8 1107 8 1107 8 1107 8 1107 8 1107 8 1107 8 1107 8 1108 6 1108 6 1108 6 1108 6 1108 6 1108 6 1108 6 1108 6 1108 7 1108 7 1008 7 1008 7 1008 7 1008 7 1008 7 1008 7 1008 7 1008 7 1	The second secon	ar Temp ← are Temp > are Humid > are Humid > 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5 3.8 2.5 3.8 2.5 3.8 2.2 3.4 2.2 3.4 2.2 3.4 2.4	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.9 19.3 20.5 18.6 19.9 17.2 20.5 18.6 19.9 17.2 21.8 20.5 18.6 19.9	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4	60 60 700 355 350 266 244 27 233 30 27 233 318 277 311 27 31 27	Tem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA		Area Temp < Area Hundd < Area Hundd < Area Hundd < Area Hundd > Ye Ski 19 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 25 0 27 26 5 15 27 12 14 16 29	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0 6 0 8 0		0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	
Temp > Humid < Humid × I Redd I 2 2	1 7:03:22 21L 7:04:15 22L 7:06:11 32L 7:06:13 32L 7:06:32 32L 7:07:44 4L 7:08:33 24L 7:09:24 5L 7:10:05 25L 7:11:16 6L 7:11:55 7:11:24 27L 7:14:22 27L 7:14:21 27L 7:14:22 27L 7:15:11	222 244 223 244 224 244 200 288 188 300 199 199 188 288 299 199 297	HA HA HA HA HA HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI	Tin The The The The The The The The The The	ter Temp < ter Temp > ter Humid > are Humid > 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.5 3.4 2.3 3.4 2.3 3.4	23.8 21.5 21.0 19.5 20.6 19.9 19.3 20.5 18.2 20.5 18.2 20.5 18.6 19.9 17.2 18.8	0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3	th th th th th th th th th th th th th t	In a second seco		Area Temp < Area Humid < Area Humid < Area Humid / Area Humid / Area Humid / NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	4 7 12 12 0 25 0 27 26 5 15 27 12 14 16	24 4 19 4 15 0 7 0 10 0 21 0 6 0 8		0 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	

Zooming features for closer flight inspection.

Selectable out-of-tolerance detection is clearly defined with tabular and Graphical Cloaking information.


• Overridable swath and paint overlap control for confirmation of chemical coverage through pop-up dialog box.

Import and Export **GIS** formats.

Draw and create polygons, waypoints and **P1/P2** points in direct **Lat/Long** and/or screen input for pre-flight planning.

Customizable .**SHP**[®] file database output for flexible analysis.

Direct GIS export, no inconvenient tables or intermediate processing needed.



FEATURES:

- Multilingual, English and Spanish. Cloaking capabilities for error detection •
- Selectable colors for field and text definition. Automatic and easier field selection •
- Windows® 95/98/Me/2000/XP and NT® compatibility. Displays turn radius of aircraft •
- Easier access and operation with mouse function. . . . Quick selectable function keys •
- Vertical and True North Field orientation. . . . User defined scaling 1:In/1:cm/1:Map scale •
- Import/Export GIS: SHP MIF/MID DXF Surfer USA Atlas, etc. Create Polygons, Wpts, etc. •
- Paint spray area segments with On/Off and overlapping feature. . . Full zoom functions •
- •Selectable cloaking "Out of Tolerance" detection feature. . Scaled color printing •
- •Transform and Rotate imported GIS files and freely export to different format. Import x/y UTM files •
- Create/Draw Target Flow/Spray Off and Target Flow Zone control polygons for advanced spray applications

System Requirements:

- Intel® Pentium® 4 2.4 GHz or faster processor
- RAM 128 MB min. (256 MB or more recommended)
- 40 Megabytes of Hard Disk space

• Monitor SVGA, XGA, SXGA (1024 x 768 min)

DEL NORTE Technology, Inc.

1100 Pamela Dr, Euless, TX 76040 Tel: 817-267-3541 Fax: 817-354-5762 **Email: dnti@delnorte.com - www.delnorte.com**